

t35_connsp_1 (TMEmat- Nye1R8FFYbEZtmpgWuN2XvkEZ9UvM)

October 27, 2020

Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_connsp_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_connsp_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg(v3_connsp_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v3_connsp_1 X2 X0) \wedge ((X1 \neq X2) \wedge (\neg r1_connsp_1 X0 X1 X2)))))) \\ & \hspace{10em} (1) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_connsp_1 X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_xboole_0 X1 X2)))) \\ & \hspace{10em} (2) \end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg(v3_connsp_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v3_connsp_1 X2 X0) \wedge ((X1 \neq X2) \wedge (\neg r1_xboole_0 X1 X2)))))) \end{aligned}$$